

AUÉ

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI

DISSABTE
31 DE GER
DE 2004
N. 99

Eth conselhèr de Trabalh considère qu'Endesa aurie d'auer mès personal

Josep Maria Rané visitèc ager era Val d'Aran e es installacions d'Arties a on se produsic era pana



Eth conselhèr de Trabalh siguec recebut ena casa deth senhor d'Arròs peth Sindic d'Aran, Carlos Barrera

non revertirà pas sus era Val d'Aran per'mor qu'ei recaudat peth tresor dera Generalitat. Rañé en cambi considerèc qu'era companhia electrica aurie de dispausar de mès personau en parçan e que se non ei atau e açò se tradusís en panes e efèctes dirèctes sus eth

Rañé apòste per diversificar eth teishit economic d'Aran

consumidor, era obligacion de Trabalh ei sancionar. "Era empresa ei privada e a d'alistar aquerò que vò u hèr", didec Rañé.

Eth conselhèr s'amassèc damb toti es membres deth Consell en Arròs, signèc eth libre d'aur e anoncièc qu'era sua conseilheria trabalharà entà diversificar eth teishit economic deth parçan e generar mès activitats económiques maugrat qu'ei plan dificil en un país com Aran. "Auem de crear nauies indústries que siguen respectuoses damb eth miei ambient", didec Rañé.

Redaccion
Arròs

Eth conselhèr de Trabalh e Indústria dera Generalitat de Catalunya, Josep Maria Rañé, considère, dempués des explicacions des directius d'Endesa ager en Arties, qu'era companhia auie hét es revisions e es mantenements corresponents enes dispositius a on s'originèc era pana. Eth director d'Endesa de Catalunya, Josep Rovira, hec es explics correspondents ar

eveniment amassa damb eth director dera companhia en Lhèida Asensio Martínez, e remerquèc que tot eth sistèma de proteccions actuèc ben e que de non auer estat atau aurien aut un problema plan dificil de

resòlver. "Es mantenements que mane era lei se heren. Es TI's non falhen jamès, an ua vida de détz ans e aguest ei eth dusau viatge que s'espataquen en aguest periòde en tot er estat. Non ei normal", hec a saber Rovira ath

conselhèr Rañé. Eth titolar de trabalh didec qu'Endesa a temps entà allegar enquiat pròpeliu 6 de hereuèr e que se se falhe en contra dera companhia aurà de pagar ua sancion de 120000 euros que

Aguesta setmana en
AUÉ

Torisme Val d'Aran
participe ena Hèira
Internacionau de
Torisme

Joan Viladomat
prepause daurir
era Tuca damb 24
millions d'euros

Aran apòste per un creishement urbanistic entath Baish Aran

Eth Conselh tanben vòu qu'es municipis agen un modèl especial entà hèr qu'es zònes antiques siguen tà pedanhs

Redaccion
Madrid

Eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, e eth director de Turisme Val d'Aran, Manel Esparñol, reiterèren dimèrcles en Fitur era apòste per un creishement urbanistic dera Val d'Aran entath Baish Aran e defeneren

Turisme Val d'Aran presenta ua naua linha de huelhetons

un modèl entàs municipis entà qu'es parts antiques siguen exclusives entà pedanhs en respectar as residents e non afectar-les en arren. Era representacion aranesa a participat aguesta setmana ena Hèira Internacionau de Turisme mès importanta de tot er estat e damb sedençia en Madrid que siguec inaugurada dimèrcles peth rei Joan

Carles. Turisme Val d'Aran a presentat en agesta hèira un huelheton generic sus era Val d'Aran que servirà coma mòstra entà qu'era rèsta de huelhetons agen era madeisha linha. Er èster independent de

promoción turística tanben hec a conéisher era Val d'Aran coma destinacion toristica esportiu de Catalunya atau com era Q de qualitat que ben leu receberà era Oficina de Turisme de Vielha.



Turisme Val d'Aran se trapaue laguens deth stand de Turisme de Catalunya



OPINION

Maria Loïsa Paytubí Aparicio

CATEDRATICA DE DIBOISH E EXDECANA DETH COLLÈGI
OFICIAL DE DOCTORS E LICENCIATS EN BÈRES ARTS
E PROFESSORS DE DIBOISH DE CATALONHA

En defensa dera education integrau

Coma professional dera education en tot mejançar er art, eth diboissh e eth dessenh, des de hè 36 ans, sò professora de diboissh en IES Ernest Lluch de Barcelona. Sò plan preocupada peth futur dera education des nòsti alumnes, gojats e gojates, joeni d'aué, responsables deth futur que se veiràn fòrça afectadi ena sua formacion integrau pera mancança des ensenhaments artistics, visuaus e plastics, segontes aquerò que projècte aplicar er actuau Govèrn der Estat, e sembla que damb era complicitat des governs autonomics. Tot aço pòt arribar a afec-

tar ara personalitat des actuaus escolans. Era sua formacion integrau, era imaginacion e liura creativitat an de besonh deth desenvolopament contunhat de totes es sues capacitat, includides es artistiques, autant es innates com es aprenudes. Aguest traball correspon as professionalas des Bères Arts, que tanplan que se premanissen autant en hons e era forma, coma

en mestier e era pedagogia der art. Es fondaments basics dera pedagogia der art son eth desenvolopament dera personalitat, era potenciaciòn dera creativitat, er aqueriment e foment der espirit critic envèrs er entorne es manifestacions de tota classa. Sense anar mès luenh, seriem es madeishi se non auessen existit personnes coma es pintors d'Altamira?

Sense es grani pintors des muraus romànics enes Pirenèus? Sense es mestres e es talhers a on s'inicieren Leonardo da Vinci e Miguel Angel, entre d'auti? Gessem deth 2003, an deth dessenh, e non pogui creir qu'ignoram un còp mès qu'es dessenhadors son artistes der art aplicat. Cò que vòlen implantar tamb era LOCE actuau en Airau artistic, visual e plastic ei era pagalha, incomprendible, antinatural, psicologicament perniciosa, que se pòt considerar coma un sètge culturau, un còp de punh ara sensibilitat intima des valors personaus.

Riu molèst per deishar dehòra a Vielha coma sedençia deth Naut Pirenèu

■ Eth baile de Vielha, Joan Riu, a qualificat de manca d'educacion politica era designacion de Víctor Orrit, exalcalde de Tremp, coma nau sosdelegat deth govèrn en Alt Pirèneu e Aran. Riu se mostrèc cossent ena decision deth govèrn de nomenatar a Orrit responsable d'aguesta sosdelegacion, mès considera qu'eth hèt d'èster un departament que depen de Governacion hè que fòrça actuacions afècten direccionalment a Aran e pense qu'abantes se poirie auer consultat damb es institucions politiques d'Aran.

Er alcalde deth cap-lòc aranés siguec mès contondent damb eth nomentament des localitats qu'auberjaràn es sedences dera sosdelegacion (Tremp, La Seu d'Urgell e Puigcerdà) en non contemplar-se Vielha enter eres. "Ei eth Naut Pirenèu e Aran, en cambi auram de desplaçar-mos tad aguestes localitats entà deféner es nòsti interessi", expliquèc Riu e higec que pendent aguesti 23 ans non s'a hèt pro pedagogia sus eth hèt diferenciaciò d'Aran envèrs Catalunya. "Auem pensat tostemp en Conselh com un gran ajuntament e non coma eth govèrn d'un país. Non ac pòden enténer en Catalunya se non ac credem prumèr en Aran".

Er alcalde Riu s'amassarà damb eth conselhèr de Governacion, Joan Cartero, entà expausar-li eth sòn desacòrd. "Jo pensau qu'era sua sensibilitat pirenènca aurie dat a Vielha ua sedençia, mès non se mos a dit arren abantes".

AUÉ

EDITE: PREMSA CATALANA S.A.
ELABORACIÓN: GRUP CAT
news@grupcat.com

AVUI

GRUPCAT



Servicis

CONSELH GENERAU

973 64 18 01

OFEA (FOMENT ARANÉS)

973 64 00 92

TURISME VAL D'ARAN

973 64 06 88

MOSSOS D'ESQUADRA

973 64 09 72

GUARDIA CIVIL

973 64 00 05

POMPIERS D'ARAN

973 64 00 80

ESPITAU VAL D'ARAN

973 64 00 06

BAQUEIRA BERET

973 63 90 00

BUREU TURISME VIELHA

973 64 01 10

CORREUS

973 64 09 12

NOTARIA

973 64 00 10

RECAPTACION IMPOSTI

973 64 02 78

MUSEU D'ARAN

973 64 18 15

AUÉ (REDACCION)

973 64 30 51

GREMI D'HOSTALERIA

973 64 06 01

LORDÈRES

973 64 18 01

CASTIÈRO

CASTIÈRO

Foment apariarà era N-230 ena primauera

Redaccion
VIELHA

Eth Ministèri de Foment a adjudicat ara empresa Sorigué es tralbhs de refòrç dera cauçada dera carretera N-230 ath són pas pera Val d'Aran, dempús deth gran numerò de denòncies tramitades pes usatgèrs qu'en nombroses escadences an auut accidents.

En totau eth Ministèri aurà d'invertir 3,8 milions d'euross entà deishar en condicions eth

Dues redones enes accèssi tà Vilac e Pònt d'Arròs

tram que va des deth tunèl de Vielha enquiara termiéra de Les. Eth Cap dera Demarcacion de Carreteres der estat en Lhèida, Juan Antonio Romero, s'a entrevistat aguesta setmana damb eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, entà presentar es actuacions que s'amiaràn a tèrme e garantir qu'en moment qu'era meteorologia ac permete (ena primauera) s'entamenaràn es tralbhs. Peth moment es vesins d'Aran s'auràn de conformar damb er adobament provisionau dera via damb ciment e asfalt, ei a díder, curbir es deficiéncias existentes enquia que se hèisque eth refòrç integrat. Barrera anonièc que se bastiràn, damb aguesti tralbhs, dues redones enes accèssi de Vilac e Pònt d'Arròs.



AUÉ

Era Tuca vòu èster era solucion entara massificació d'esquiaires en Aran

Era prepausa de Joan Viladomat entà daurir Tuca artenh es 24 milions d'€

Er empresari andorran vòu qu'er accès sigue per Betren e damb tres telesères abilitar 30 quilomètres de pistes

Redaccion
Vielha

Er empresari andorran Joan Viladomat prepausa ua inversion de 24 milions d'euross entà tornar a daurir era estacion iuernal de Tuca. En declaracions a un diari de Lhèida Viladomat ditz veir viabla e factibla era dubertura deth complexe validada per ua prepausa gestionada pera

consultora Alpha Corporate e qu'a estat enviada ar Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Er empresari andorran, que participe en projècte coma assessor en temes restacadi damb era nhèu, prepausa ua estacion damb un accès principau tòs pistes pera localitat de Betren a trauiers d'un telecabina. Un còp en pistes, se contemplarie ua prumèra fasa de tres telesères entà abilitar enter

25 e 30 quilomètres. Viladomat prepausa tanben bastir un restaurant e ua cafeteria ena còta 1700. Era naua Tuca aufrirà pistes de grana qualitat e de desparièrs nivèus de dificultat. Era pròplieu setmana er Ajuntament de Vielha e Mijaran s'amassarà damb totes es parts afectades pera possibla redubertura dera Tuca entà expausar es prepauses des cinc

empreses interessades ena metuda en funcionament deth complexe iuernal, enter eres ua empresa damb capital sois, eth grop immobiliari Fadesa e es empresaris de Terrassa, Carlos Cánovas e Eusebio Gómez. Joan Viladomat, director de Pas de la Casa Grau Roig, includis ena sua prepausa aufrir activitats d'ostiu entà hèr-ne dera Tuca un autentic motor economic entath municipi.

ANDORRA

Cinc pòdiums entath CAEI en Trofèu celebrat en Pas de la Casa

Redaccion
Pas de la Casa

Era equipa juvenila d'esquí aupin deth CAEI participèc era darrera dimenjada ena estacion d'iuernal andorrana de Pas dera Casa en Trofèu Espòrts Ricard Tarré/Memorial Chichu Tauler. Es components deth club aranés heren un plan bon papèr en agesta competicion, donques toti es que pugèren en pòdium participaven per prumèr viatge

ena categoria juvenila. Un totau de 13 corredors, nau de Juvenils I e quate de Juvenils II, representèren ath CAEI e obtieren cinc pòdiums. Maria Munguia siguec era dusau der slalom ena categoria femenina e Paul de la Cuesta tresau ena masculina des Juvenils I. En gigant, Ares Cuadras arribèc prumèra e Yago Antes e Oscar Garí prumèr e tresau respectivament.



Eth CEVA celebrèc, eth passat 24 e 25 de gèr, eth són trofèu puntuable tara Copa d'Espanha. Un totau de 29 federacions der estat participèren damb 210 corredors




Yago Antes e Òscar Garí en pòdium

Perfil**"Eth CEC servic de refugi contra era repression franquista"**

Redaccion

Salardú (PUJÓLO)

Enric Nosàs Sisquella ei president deth CEC de dempús sèt ans



AUÉ

Entath president deth Centre Excursionista de Catalunya (CEC), Enric Nosàs Sisquella, çò de mès gratificant coma maxim responsable d'aguest ei que quauques ues des activitats que s'organzen agen contunhitat e que d'autres organizacions seguissuen es passi entà desenvolopar-ne de parallèles.

Pendent fòrça ans eth CEC a trabalhat enes negociacions damb eth Conselh Generau d'Aran entà cercar ua formula de collaboracion. "Fin finau l'auem trapada. Auem signat un convengut entà collaborar damb ETEVA, era escòla de tecnics esportius d'Aran, que permeterà qu'agen representacion en Barcelona e ath madeish temps es professors dera escòla de montanya poiràn complementar eth prètzhet des professors d'ETEVA", conde Enric Nosàs que considère qu'ua bona relacion damb ETEVA consistís en aportar fonaments, non sonque tecnics senon tanben culturaus e istorics.

Enric Nosàs hè sèt ans qu'ei president deth CEC e 55 que n'ei membre. "Es prumères motivacions entà participar en aguesta grana familia son era montanya, er aupinisme, era escalada. Rebrembe qu'er excursionisme catalan a un patriotisme unenc", ditz Enric. "Eth CEC ère un refugi contra era repression franquista".

Eth Centre Excursionista de Catalunya, damb 6000 sòcis, trabalhe actuament ena dubertura de naui camins entath senderisme

Eth CEC neishec en 1876 en Barcelona, e en 1922, Juli Solé Santaló hec era guida d'Aran qu'ei era mès antica de tot er estat. Aço portèc ath CEC entà Aran e toti es alcaldes redigiren un document entà arregrair-les-ac.

En 1934, Lluís Estasen amassa damb uns auti sòcis deth CEC heren a arribar es prumères esquís ena Val e es prumères esquiadors se heren

sòcis deth centre.

"Enes 60 eth CEC avec era volençia de bastir eth chalet de Salardú en tot coincidir damb er inici de Baquèira", explique Enric, que compare era situacion ara de La Molina que tanben comencèc damb era presència deth CEC.

Segontes eth president d'aguesta institucion centenaria, eth CEC daurís camins, "eth CEC creèc era prumèra escòla d'esqui, sigerem pioniers mès non ei eth prètzhet dera institucion".

Ena actualitat eth CEC posse eth senderisme damb era dubertura de camins. Es membres d'aguest collectiu an un supòrt unenc entà desenvolopar aguesti trabalhs, compden damb ua bibliotèca de 38000 volums e 300000 fotografies, des quaus eth 90 % son d'abantes des ans 40 (negatius classats). Eth CEC a 6000 sòcis e mantén un totau de 8 refugis en fönctionament, ath delà tanben compde damb un fons de mapes istorics qu'arriben as 7000 exemplars.

ara que i èm

Jusèp Lois Sans

Jo que sai

Era literatura ei era sublimacion dera paraula era esquista dera expression orau. Quan mès lieges mès plaser li trapes. Darreraments e des de hè massa temps liegi libres en lengües non occitanes, sustot en catalan e en castellan. Des deth mèn posicionament d'occitanista convençut, d'aranés vitau, me produsís un certan "jo que me sai" non poder gaudir dera mia literatura, d'aquera literatura que creen es òmes e hemnes que parlen era madeisha lengua que jo, era lengua nòsta. Non voi limitar-me ath mèn localisme, voi auer ua produccion sufisenta de dimension internacionau e de qualitat. Enguan, que se celèbren es 100 ans dera concession deth Nòbel a Mistral e es 150 ans dera sua neishenç, me cau reconéisher qu'era istòria dera literatura occitana a produsit gigants der art dera expression escrita e orau e qu'er occitan a estat pendent sègles era lengua de referència, mès ara passam pes moments hloishi. Er IEI convòque eth prèmi Es Talúries en occitan dotat damb 3000 euros e enes dues darreres edicions sonque s'i an presentat dus trabalhs en cadua e ena edicion der an 2003 eth jurat determinèc de deishar-lo vacant pera manca de qualitat. Es sòs non aparien arren; ei era socializacion dera lengua qu'empedís qu'aguesta age ua presència importanta e qu'esvite que posque auer ua produccion literària de qualitat. Se non se parle o se parle cada dia mens dificilament podem anauir era condicion d'ua paraula non emplegada. Ara fin, quan es autors produsissen literatura tra pen a mancar es paraules. Mau grat tot, sò convençut qu'aço ei temporau e guarirè eth "jo que me sai" en tot liéger es bones causes qu'encara se produsissen en aranés e en occitan.



DAMB ERA COLLABORACION DETH DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DERA GENERALITAT DE CATALUNYA E DETH CONSELH GENERAU D'ARAN

